

МЕТАОЛИМПИАДА

7 класс

Код ученика

--	--	--	--

Инструкция:

1. В поле код ученика запиши регистрационный номер



Культура народов РС(Я)

- 1) А.Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй 1923 сыллаахха тахсыбыт «Материалы для изучения верований якутов» үлэтигэр, саха итэбэлигэр хас сүрүн төрүт баар диэн суруйбутай?
- 2) Арчы – диэн суолтатын быһаар.
- 3) Сахалыы бастакы литературнай пааматынньыгы ким суруйбутай уонна айымньытын аата?
- 4) Саха бастакы профессиональнай бырааһа, норуот доруобуйатын харыстааһынна медицинскэй наука ситиһиилэрин кизэниик тарбаппыт эмчит аата.
- 5) Саха театрын хас сыллаахха, ким төрүттээбитэй?

Саха тыла

1. Мин бүгүн киинэ көрө барыһыбын.
Барыһыбын туохтуур ханнык кизэбэй?
2. Биһиги сайын күн аайы сөтүөлүү барааччыбыт
Барааччыбыт туохтуур ханнык кизэбэй?
3. Бүгүн тиискин хайаан да бырааска көрдөр
Көрдөр туохтуур ханнык туһайытытай?
4. Вася, бу кинигэлэри аабыталаа
Аабыталаа туохтуур ханнык көрүнгэй?
5. Мин концерт көрөн кэллим.
Көрөн диэн тыл сыһыат туохтуур ханнык арааһай?

Саха литературата

1. Сиэр-туом тойугун кизэниик тарбаппыт көрүнгэ
2. «Куоратчыт» кэпсээннэ баар Уһун Ыстапаан кэргэнин аата? (А.И.Софронов)

3. «Сүрэх» кэпсээнгэ тоһуурга түбэһэн өлөр киһи аата? (П.А.Ойуунускай)
4. Албын саһааны онгорор киһи аата? (Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон)
5. «Күндэлэй туһунан кэпсээннэр» айымньы автора?

Русский язык

I. В каком ряду во всех словах пропущенные гласные корня нельзя проверить ударением? Выпишите эти слова, вставив букву.

- 1) кн..гиня, оп..здать, пол..скать (белье), р..птание
- 2) л..синий, посв..тить (фонарём), за..вить, ум..лять (достоинства)
- 3) к..лбаса, зан..мать, п..стила, предл..жение
- 4) огр..нённый, м..довый, сп..ши (текст), зав..нтить

Ответ: _____

II. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти слова, вставив букву.

- 1) по..сыпать, на..резать, пре..писать
- 2) фин..нспектор, об..скивать, пред..дущий
- 3) ра..тревожить, во..клицать, и..ведать
- 4) пр..ступный, пр..мкнуть (к движению), пр..мерзкая ситуация

Ответ: _____

III. Укажите предложение с причастием. Выпишите предложение. Подчеркните причастие как член предложения.

- 1) Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч. (М.Горький)
- 2) Окончен мой труд многолетний. (А.Пушкин)
- 3) И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. (М.Лермонтов)
- 4) Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет, и брызжет воду,
И песнью тешится живой. (А.Пушкин)

Ответ: _____

IV. Укажите предложение с деепричастием. Знаки препинания не расставлены. В выбранном предложении расставьте запятые.

- 1) Литература даёт вам колоссальный обширнейший и глубочайший опыт жизни.
(Д. Лихачёв)
- 2) Грушницкий увидев меня издали подошёл ко мне. (М.Лермонтов)
- 3) Событие о котором пойдёт речь стало уже легендой.
- 4) Голубое южное небо потемневшее от пыли мутно.

V. Укажите предложение с производным предлогом. Знаки препинания не расставлены. В выбранном предложении расставьте запятые.

- 1) Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно будто звали с собой. (А.Чехов)
- 2) Разве может быть скучно в парке где много аттракционов?
- 3) Я пришёл к тебе с приветом рассказать что солнце встало что оно горячми светом по листам затрепетало. (А.Фет)
- 4) Неприятель в течение ночи почти не пытавшийся штурмовать на рассвете в открытую ринулся на нашу роту.

Русская литература

1. Определите автора произведения по приведенному перечню слов: зеркало, свеча, светлица, Светлана.
2. Что такое былина?
3. К какому роду литературы относится легенда?
4. Имя главного героя повести М.Горького «Детство»
5. Определите стихотворный размер данного произведения.
*Белеет парус одинокий,
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?*

Английский язык

1. Put the article if necessary:
Pushkin is ... outstanding Russian poet.
2. Make the plural form:
a woman –
3. The Scotland`s national instrument is...
4. What is the capital of Northern Ireland?
5. What is the name of the most famous clock in Britain?

История

1. Регулярная дань, собираемая на Руси для ханов Золотой Орды, называлась:
А) ясак Б) тягло В) выход Г) оброк
2. Что означало и почему было дано прозвище князю: Иван Калита?

